

l4_afvect01

(TMP1e4mF7XiEfbKDHXiEBZiihS4p1dcpm9M)

October 27, 2020

Let $v7_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_afvect0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_diraf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_afvect0 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X1 X2 X1 X2))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_analoaf X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_analoaf X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & (\forall X4. (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r2_diraf X0 X1 \\ & X2 X3 X4) \Leftrightarrow ((r2_analoaf X0 X1 X2 X3 X4) \vee (r2_analoaf X0 X1 X2 X4 X3)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_struct_0 X0) \Rightarrow ((v2_struct_0 X0) \Rightarrow (v7_struct_0 X0)) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v7_struct_0 X0) \wedge ((v1_afvect0 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (r2_diraf X0 X1 X2 X2 X1))) \end{aligned}$$